

## OKVIRNI SPORAZUM

o isporuci roba za nabavku materijala za tekuće održavanje i izgradnju objekata u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

### I SPORAZUMNE STRANE

#### **KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Alipašina bb, 71000 Sarajevo  
Koga zastupa direktor prof. Kenan Magoda  
Identifikacijski broj: 4200347000004  
(u daljem tekstu: Kupac)

#### **PENNY plus d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Igmanska bb, 71320 Vogošća  
Kojeg zastupa direktor Almedin Kadrić  
Identifikacijski broj: 4200162210002  
Transakcijski broj banke, ime i sjedište banke: 141-001-00101628-55, BBI Sarajevo  
(u daljem tekstu: Prodavac)

### II PREDMET SPORAZUMA

#### Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je nabavka materijala za tekuće održavanje i izgradnju objekata u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. prema Tenderskoj dokumentaciji broj 2026/19 od 24.07.2019.g. i Ponudi prodavaca, broj: 19-0100-002135, koji su u prilogu ovog Sporazuma i čine njegov sastavni dio.

#### Član 2.

Predmet sporazuma obuhvata sukcesivnu isporuku materijala za tekuće održavanje prema potrebama i tehničkim zahtjevima kupca koji su precizirani u TD.

### III OBAVEZE PRODAVACA

#### Član 3.

Prodavac se obavezuje da:

- a) vrši sukcesivnu/kontinuiranu isporuku robe na osnovu narudžbe koja je odobrena od strane Kupca u toku provedbe predmetne javne nabavke;
- b) isporuku predmeta Sporazuma izvrši na adresu Kupca Alipašina bb-Zetra u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema pisane narudžbe Kupca;

- c) robu isporučiti u originalnom pakovanju, propisno upakovanu, kako bi se smanjila mogućnost oštećenja prilikom transporta;
- d) isporučenu robu koja nije u skladu sa traženom, koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke ili odstupa od tražene, zamijeni ispravnom u roku od 3 (tri) dana od dana prijema reklamacije Kupca;
- e) osigura deklaraciju na svakom pojedinačnom pakovanju (komadu) isporučene robe ;
- f) na isporučenu robu daje garanciju u skladu sa garancijom proizvođača robe, koja počinje teći momentom kvalitativno – kvantitativnog prijema za konkretnu isporučenu robu. Prodavac se obavezuje da će isporučena roba zadovoljavati sve uobičajene standarde kvaliteta predviđene za predmetnu vrstu robe.

#### IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

##### Član 4.

(1) Okvirni sporazum se zaključuje sa ukupnom vrijednosti u iznosu do 49.000,00 KM (Slovima: četrdesetdevet hiljada i 00/100 KM) bez uključenog PDV-a, odnosno 57.330,00 KM (Slovima: pedesetsedam hiljadatristotridest i 00/100 KM) sa uključenim PDV-om.

(2) Roba iz člana 1. ovog Sporazuma će se plaćati prema utvrđenim jediničnim cijenama iz Ponude broj: 19-0100-002135 bez uključenog PDV-a , koje se neće mjenjati u periodu trajanja ovog Sporazuma.

##### Član 5.

(1) Kupac će izvršiti plaćanje pojedinačnih iznosa iz člana 4. ovog Sporazuma u roku od 60 (šezdeset) dana od dana isporuke a na osnovu ispostavljene fakture Prodavaca.

(2) Prodavac će izvršiti ispostavljanje faktura po sukcesivnoj isporuci predmetnih roba prema isporučenoj količini i jediničnim cijenama preciziranim u ponudi Prodavaca.

(3) O eventualnim nedostacima u količini i kvalitetu predmetne nabavke Kupac će Prodavaca izvjestiti odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana isporuke.

##### Član 6.

Za koordinaciju operativnih aktivnosti na realizaciji ovog Sporazuma, na način i u ugovorenim rokovima, imenuju se:

- za Kupaca: Haris Smailhodžić, tele: 033/276-142, e-mail: komercijala@zoi84.ba ;
- za Prodavac: Mirsad Kuljuh, tele: 033/586-389.

#### V STUPANJE NA SNAGU I RJEŠAVANJE SPOROVA

##### Član 7.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica sporazumnih strana, a zaključuje se na period od 12 (dvanaest) mjeseci počev od dana stupanja na snagu.

(2) Kupac će predmet nabavke iz člana 1. ovog Sporazuma nabavljati sukcesivno zavisno od svojih potreba za vrijeme trajanja ovog Sporazuma ili do realizacije ukupne vrijednosti Okvirnog sporazuma, zavisno od toga koja od navedenih okolnosti prije nastupi.

(3) Kupac je dužan obavijestiti Prodavca ukoliko dođe do eventualnog kašnjenja u izvršenju ugovora najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana saznanja.

(4) U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Prodavca, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima BiH u iznosu od 1% ukupne vrijednosti narudžbenice po kojoj je došlo do kašnjenja (i u slučaju djelimične isporuke – kašnjenja, kamate se obračunavaju na ukupnu vrijednost narudžbenice), za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, a najdalje 10 kalendarskih dana s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti narudžbenice

(5) Ukoliko se tokom izvršenja ugovora utvrdi da je postupak dodjele ugovora zasnovan na značajnim greškama, nepravilnostima ili prevari za koje je odgovoran Prodavac, Kupac može odbiti ili obustaviti plaćanja po ovom ugovoru, zahtijevati povrat plaćenog iznosa ili raskid ugovora u odnosu na obim i ozbiljnost grešaka, nepravilnosti ili prevara.

(6) Ugovorna kazna ne oslobađa Prodavca od odgovornosti po propisima Zakona o obligacionim odnosima BiH za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora, sve do namirenja stvarne štete.

(7) Kupac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

#### Član 8.

U sporazumnom periodu, sporazumne strane imaju pravo da za predmet Sporazuma opisan u članu 1. ovog sporazuma zaključuju pojedinačne ugovore po potrebi bez primjene postupaka utvrđenih u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u pogledu svakog od ugovora koji su zaključeni po osnovu ovog okvirnog Sporazuma.

#### Član 9.

Svaka od sporazumnih strana može pokrenuti postupak raskida Sporazuma ako druga strana ne izvršava preuzete utvrđene obaveze, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana.

#### Član 10.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Sporazuma, sporazumne strane će rješavati mirnim putem, u protivnom ugovara se nadležnost suda opšte stvarne nadležnosti u Sarajevu.

### VI OSTALE ODREDBE

#### Član 11.

Prodavac nema pravo da u svrhu izvršenja ovog Sporazuma zapošljava, fizičke ili pravne osobe koje su bile uključene u pripremu tenderske dokumentacije, ili su bile u svojstvu članova Komisije za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po stupanju na snagu istog.



Član 12.

Za sve što nije regulisano ovim Sporazumom primjenjivaće se odredbe propisa Zakona o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini.


Član 13.

Punovažne i obavezujuće su samo one izmjene i dopune ovog Sporazuma koje su sporazumne strane sačinile sporazumno i u pisanoj formi.

Član 14.

Ovaj Sporazum je sačinjen u 6 (šest) istovjetna primjerka od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Za Prodavac

  
Almedin Kadrić, direktor

Za Kupac

  
Prof. Kenan Magoda, direktor

Datum: 18.09. 2019. godine

Broj: PPS.F. - IP-42 689/2019

Datum: 02.10. 2019. godine

Broj: 2602/19